

Dinonofu Tsa Tsala ya Mmatota



Ke dinonofu dife tse o di ratang mo tsaleng?

Tlhophu dinonofu tse tharo tse o di ratang thata. Di segolole o bo o di tsenya mebala. Go tswa foo, tsenya mebala mo foreiming e e mo tsebe 2. Kgomaretsa dinonofu tseo mo foreiming. Fa o fetsa, bontsha ba bangwe setshwantsho sa gago! Bolela ba lelapa la gago gore ke eng fa o rata dinonofu tseo o bo o akanya gore o ka bontsha jang dinonofu tseo mo lelapeng le mo ditsaleng tsa gago.

BALA DIANE 17:17. Mo tsebe 3, kwala nonofu e o batlang go e bontsha ba bangwe beke le beke le gore o tla dira jang gore o e bontshe.



BOIKANYEGI



BOPELOTSHWEU



BOAMMAARURI



LORATO




BOPELONOMI



BOPELOTELELE

DINONOFO TSE KE DI RATANG



LEINA

BEKE 1 Ke batla go bontsha nonofo ya _____

Gore ke kgone go e bontsha, ke tla _____

BEKE 2 Ke batla go bontsha nonofo ya _____

Gore ke kgone go e bontsha, ke tla _____

BEKE 3 Ke batla go bontsha nonofo ya _____

Gore ke kgone go e bontsha, ke tla _____

O dirile jang? A o ne wa lebala go bontsha nonofo nngwe? Se tshwenyega!

(Morero 7:20) O ka simolola go e bontsha gompiono!